

Xitori xo hlekisa

Khothatso Ranoosi
Xitsonga



Kurhula u khandziye mbhongolo.

Mbhongolo ya yena i ya bulu.

Kurhula na mbhongolo ya yena va
dya swin'we.





Kokwana N'wa-Twenti va sweka.

U swekela epotweni ra ntima.

Kokwana N'wa-Twonti na ximanga
va dya swin'we.

Homu ya Nyiko i ya rihlaza ku fana
na byanyi.

Homu yi kandziya nenge wa Nyiko.

A wisa baketi ra masi.





Tatana Hatima va na hanci ya ntima.


hanci ya vona yi na matimba.

Hanci yi kota ku koka xikomu xo
rima yi ri yoxe.

Ntsakisi u chayela movha.

U famba na mbyana ya yena.

Mbyana ya Ntsakisi yi hlometela hi fasitere!





Mbhongolo ya bulu, homu ya rihlaza, hanci ya ntima, na ximanga xa kokwana va nghena endzeni ka movha wa tatana Ntsakisi. Hinkwavo va sungula ku yimbelela. U vona wonge i mani a nga na rito ro saseka eka vona?

Xitori xo hlekisa

Writer: Khothatso Ranoosi

Illustration: Khothatso Ranoosi

Translated By: Arnold Mushwana

Language: Xitsonga



Xitori lexi xi hi komba leswi mafuwi na swifuwo swa vona va swi endlaka kun'we.

© Artwork: African Storybook Initiative; Text: Khothatso Ranoosi
and Marion Drew, 2015



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
(CC-BY 4.0) Version 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

Saide 
South African Institute
for Distance Education

www.africanstorybook.org
A Saide Initiative